



## BILTEN ZA PRAĆENJE SUŠE

Preliminarna analiza /**Avgust 2023.godine**

*Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene*

U avgustu je srednja temperatura vazduha je prema raspodjeli percentila bila u klasi „normalno“ i „toplo“. Ukupna visina padavina bila je u klasi „normalno“, „kišno“, „vrlo kišno“ i „ekstremno kišno“ ([www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me), praćenje i ocjena klime).

### STANDARDIZOVANI INDEKS PADAVINA SPI (1,2,3,6,9,12) / jul 2023.godine

U tabeli su prikazane vrijednosti SPI indeksa i klase u kojima su se one nalazile.

<b>31.08.2023.</b>	<i>SPI1</i>	<i>SPI2</i>	<i>SPI3</i>	<i>SPI6</i>	<i>SPI9</i>	<i>SPI12</i>	Vrijednosti SPI	Uslovi vlažnosti (oznaka)
<b>ŽABLIJAK</b>	0.27	1.12	1.56	1.87	2.52	2.07	$\geq 2$	Ekstremno vlažno (EV)
<b>PLJEVLJA</b>	0.93	0.47	1.23	1.74	2.97	2.57	1.5 do 1.99	Vrlo vlažno (VV)
<b>KOLAŠIN</b>	0.26	-0.72	-0.17	0.03	0.97	1.68	1.0 do 1.49	Umjereno vlažno (UV)
<b>PODGORICA</b>	1.59	1.09	1.15	1.1	1.02	2.0	-0.99 do 0.99	Normalno (N)
<b>NIKŠIĆ</b>	1.59	1.19	1.42	0.77	1.35	1.32	-1.0 do -1.49	Umjereno sušno (US)
<b>CETINJE</b>	1.12	0.53	1.62	1.11	1.07	1.25	-1.5 do -1.99	Vrlo sušno (VS)
<b>BAR</b>	/	/	/	/	/	/	$\leq -2$	Ekstremno sušno (ES)
<b>ULCINJ</b>	1.15	0.79	1.78	1.2	1.04	1.23		
<b>HERCEG N.</b>	x	x	x	x	x	x		

### ANALIZA UTICAJA



## Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

Na osnovu praćenja i analize vrijednosti SPI 1,2,3,6 ,9 i 12 (SPI graf./jul'23), koji su u velikoj mjeri u korelaciji sa zalihama produktivne vlage u zemljištu i nivoima površinskih i podzemnih voda, data je ocjena preovlađujućih uslovi vlažnosti tokom mjeseca i procjena njihovog uticaja na poljoprivredne kulture (vegetaciju) i hidrološke prilike po regionima:

<b>Avgust /23.</b>	<b>SPI1</b>	<b>SPI2</b>	<b>SPI3</b>	<b>SPI6</b>	<b>Poljoprivredna</b> suša	<b>SPI9</b>	<b>SPI12</b>	<b>Hidrološka</b> suša
<b>sjevni region</b>					<b>Ne</b>			<b>Ne</b>
Pljevlja	N	N	UV	EV	Tokom prve polovine mjeseca smanjenje sadržaja vlage u površinskim slojevima zemljišta-bлаго pogoršanje uslova vlažnosti za biljke sa plićim korjenovim sistemom.	EV	EV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Žabljak	N	UV	VV	EV	U prvoj polovini mjeseca smanjenje sadržaja vlage u površinskim slojevima zemljišta-bлаго pogoršanje uslova vlažnosti za biljke sa plićim korjenovim sistemom.	EV	EV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Kolašin	US	N	N	N	Do treće dekade mjeseca sadržaj vlage u površinskom sloju je bio nedovoljan za snabdijevanje biljaka sa plićim korjenovim sistemom.	UV	VV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda – manji pad
<b>centralni region</b>					<b>Ne</b>			<b>Ne</b>
Podgorica	UV	UV	N	N	U prvoj polovini mjeseca blago smanjenje sadržaja vlage u površinskim slojevima zemljišta.	N	VV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda – manji pad
Nikšić	N	UV	UV	N	Povoljni uslovi vlažnosti tla za sve poljoprivredne kulture	UV	UV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Cetinje	N	UV	VV	UV	Visok sadržaj vlage u tlu-povoljni uslovi tokom cijelog mjeseca	N	UV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
<b>južni region</b>					<b>Ne</b>			<b>Ne</b>
Bar					X			X
Ulcinj	N	VV	VV	N	Dobra snabdijevnost biljaka vodom-visok sadržaj vlage u tlu	UV	N	Visok podzemnih i nadzemnih voda – manji pad



**Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore**